

Na osnovu člana 7 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG“, broj 3/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2016. godine, donijela je

ODLUKU

O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH REZOLUCIJAMA SAVJETA BEZBJEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA 1267(1999), 1333(2000), 1363(2001), 1373(2001), 1388(2002), 1390(2002), 1452(2002), 1455(2003), 1456(2003), 1526(2004), 1617(2005), 1699(2006), 1730(2006), 1732(2006), 1735(2006), 1822(2008), 1904(2009), 1989(2011), 2083(2012), 2170(2014), 2161(2014), 2178(2014), 2199(2015), 2214(2015) i 2253(2015) PREMA ČLANOVIMA ORGANIZACIJA ISLAMSKA DRŽAVA IRAK I LEVANT (ISIL) I AL-KAIDA I SA NJIMA POVEZANIM POJEDINCIMA, GRUPAMA, SUBJEKTIMA I ENTITETIMA

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere, utvrđene rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1267(1999), 1333(2000), 1363(2001), 1373 (2001), 1388(2002), 1390(2002), 1452(2002), 1455(2003), 1456(2003), 1526(2004), 1617(2005), 1699(2006), 1730(2006), 1732(2006), 1735(2006), 1822(2008), 1904(2009), 1989(2011), 2083(2012), 2170(2014), 2161(2014), 2178(2014), 2199(2015), 2214(2015) i 2253(2015), prema članovima organizacija Islamska država Irak i Levant (u daljem tekstu: ISIL) i Al-Kaida i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima.

Član 2

Ograničava se raspolaganje sredstvima i imovinom članovima ISIL-a i Al-Kaide i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, uključujući sredstva koja proizilaze iz imovine koja je u njihovom vlasništvu ili pod njihovom direktnom ili indirektnom kontrolom ili pod kontrolom lica koje djeluju u njihovo ime ili po njihovim uputstvima.

Članovi ISIL-a i Al-Kaide, kao i sa njima povezani pojedinci, grupe, subjekti i entiteti iz stava 1 ovog člana, navedeni su na ISIL i Al-Kaida Sankcionoj listi (u daljem tekstu: Lista), koju vodi Komitet Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za ISIL i Al-Kaidu (u daljem tekstu: Komitet) formiran na osnovu rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1267(1999) i 1989(2011) i koja je objavljena na internet stranici Ujedinjenih nacija.

Zabranjeno je da crnogorski državljani ili lica sa teritorije Crne Gore učine dostupnim, direktno ili indirektno, bilo kakva sredstva ili imovinu članovima ISIL-a i AL-Kaide i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima iz stava 2 ovog člana.

Zabrana iz stava 3 ovog člana primjenjuje se i na, direktnu ili indirektnu, trgovinu naftom ili rafiniranim naftnim proizvodima, modularnim rafinerijama i srodnim materijalima, uključujući hemikalije i maziva, kao i druga prirodna bogatstva.

Član 3

Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, može odobriti oslobađanje dijela sredstava, odnosno odobriti korišćenje dijela imovine čije je raspolaganje, odnosno korišćenje ograničeno primjenom restriktivne mjere, pod uslovom da je nadležni organ iz člana 14 ove odluke obavijestio Komitet o namjeri da odobri pristup dijelu sredstava, odnosno dijelu imovine a Komitet ne donese negativnu odluku u roku od tri radna dana od dana prijema obavještenja i kad utvrdi da je taj dio sredstva, odnosno dio imovine:

- nužan za zadovoljenja osnovnih potreba uključujući troškove za ishranu, zakup hipoteku, lijekove, liječenje, poreze, premije osiguranja i javne komunalne usluge;
- namijenjen isključivo za plaćanje razumnih stručnih honorara ili troškova u vezi pružanja pravnih usluga; ili
- namijenjen isključivo za plaćanje troškova ili naknada za usluge za uobičajeno čuvanje ili održavanje sredstava, odnosno imovine čije je raspolaganje, odnosno korišćenje ograničeno primjenom restriktivne mjere.

Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, može odobriti oslobađanje dijela sredstava, odnosno odobriti korišćenje dijela imovine čije je raspolaganje, odnosno korišćenje ograničeno primjenom restriktivne mjere, kad utvrdi da su ta sredstva ili imovina neophodni za podmirenje vanrednih troškova pod uslovom da je nadležni organ iz člana 14 ove odluke o tome obavijestio Komitet i da je Komitet odobrio donošenje takve odluke u roku od pet radnih dana od prijema obavještenja.

Član 4

Ograničenje iz člana 2 stav 1 ove odluke primjenjuje se na sredstva i imovinu koja se koristi kao podrška ISIL-u i Al-Kaidi i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima bilo koje vrste uključujući, pored ostalih, i onu koja se koristi za pružanje internet ili sa internetom povezanih usluga.

Ograničenje iz člana 2 stav 1 ove odluke primjenjuje se i na plaćanje otkupnine pojedincima, grupama, subjektima i entitetima koji se nalaze na Listi.

Nadležni organ iz člana 14 ove odluke može dopustiti prilive na zamrznute račune u korist pojedinaca, grupa, subjekata i entiteta iz člana 2 stav 2 ove odluke pod uslovom da se na te prilive primjenjuju restriktivne mjere iz člana 2 stav 1 ove odluke.

Član 5

Ograničava se ulazak na teritoriju, kao i tranzit preko teritorije Crne Gore članovima ISIL-a i Al-Kaide i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima iz člana 2 stav 2 ove odluke.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana ne obavezuje Crnu Goru da svojim državljanima odbije ulazak ili da od njih zatraži da napuste teritoriju Crne Gore.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana neće se primjenjivati kad su ulazak na teritoriju i tranzit preko teritorije Crne Gore nužni za vođenje sudskog postupka ili kad Komitet, razmatrajući pojedinačne predmete, utvrdi da je ulazak na teritoriju ili tranzit preko teritorije Crne Gore opravdan.

Član 6

Zabranjeno je, direktno ili indirektno, snabdjevanje, prodaja ili prenos naoružanja i sa njim povezanih materijala svih vrsta uključujući oružje i municiju, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i njihove rezervne djelove, kao i davanje tehničkih savjeta, pomoći ili obuka koje se odnose na vojne aktivnosti članovima ISIL-a i Al-Kaide i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, sa teritorije Crne Gore ili od strane crnogorskih državljana van teritorije Crne Gore ili upotrebom plovila i vazduhoplova pod zastavom Crne Gore.

Član 7

Radnje ili aktivnosti koje ukazuju da su pojedinac, grupa, subjekat ili entitet povezani sa ISIL-om ili Al-Kaidom i koji na osnovu toga ispunjavaju uslove da budu uvršteni na Listu su:

- učestvovanje u finansiranju, planiranju, olakšavanju, pripremanju ili izvršenju radnji ili aktivnosti, u kombinaciji sa, pod imenom, od strane ili u prilog Al-Kaide, ISIL-a ili bilo koje njihove ćelije, filijale, frakcije ili derivata;
- nabavljanje, prodaja ili prenos oružja i povezanih materijala za Al-Kaidu, ISIL ili bilo koju njihovu ćeliju, filijalu, frakciju ili derivat;
- regrutovanje ili na drugi način podržavanje radnji ili aktivnosti Al-Kaide, ISIL-a ili bilo koje njihove ćelije, filijale, frakcije ili derivata.

Finansiranje ili podržavanje iz stava 1 al. 1 i 3 ovog člana podrazumijevaju, pored ostalog, korišćenje prihoda koji su stečeni izvršenjem krivičnog djela uključujući nezakonit uzgoj, proizvodnju ili trgovinu opojnim drogama ili njihovim prekursorima.

Član 8

Pojedinac, grupa, subjekat ili entitet koje, direktno ili indirektno, kontroliše ili posjeduje bilo koji pojedinac, grupa, subjekat ili entitet povezan sa ISIL-om ili Al-Kaidom, uključujući i one koji se nalaze na Listi, biće uvršten na Listu.

Pojedinac, grupa, subjekat ili entitet koji na bilo koji način podržava bilo kojeg pojedinca, grupu, subjekat ili entitet povezan sa ISIL-om ili Al-Kaidom, uključujući i one koji se nalaze na Listi, biće uvršten na Listu.

Član 9

U cilju sprovođenja ove odluke, nadležni organi iz člana 14 ove odluke dužni su da osiguraju da se lažni, falsifikovani, ukradeni i izgubljeni pasoši i druge putne isprave što prije proglašavaju nevažećim i da se onemogućuje njihova upotreba, kao i da te podatke hitno razmjene sa drugim državama članicama Ujedinjenih nacija preko baze podataka Međunarodne kriminalističke policijske organizacije (INTERPOL), kao i da o tome obavijeste Komitet.

Član 10

Vlada Crne Gore će, na osnovu predloga nadležnog organa iz člana 14 ove odluke, odlučiti o upućivanju predloga Komitetu o uvrštavanju na Listu svih poznatih imena pojedinaca, grupa, subjekata i entiteta koji na bilo koji način sudjeluju u finansiranju ili podržavaju aktivnosti navedene u članu 7 ove odluke.

Član 11

Vlada Crne Gore će, na osnovu predloga nadležnog organa iz člana 14 ove odluke, odlučiti o upućivanju Komitetu zahtjeva za brisanje pojedinaca, subjekata, grupa ili entiteta sa Liste.

Član 12

Pojedinci, subjekti, grupe i entiteti mogu tražiti brisanje sa Liste podnošenjem zahtjeva Kancelariji Ombudsmana koji je osnovan Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1904(2009).

Član 13

Lista se objavljuje na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

Svaka promjena u Listi se ažurira i objavljuje se na internet stranici iz stava 1 ovog člana.

Član 14

Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo odbrane, Uprava carina, Poreska uprava, Centralna banka Crne Gore, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, kao i drugi organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, obezbijede primjenu ove odluke, kao i da o preduzetim aktivnostima obavijeste Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija.

Član 15

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:
Podgorica, _____ 2016. godine

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
Milo Đukanović**